

“O a itse gore dišere di ka ga eng,

Mme ke eng gape se o batlang go se itse jaaka mmeetsi...”



**MEBARAKA YA
MATLOTLO**

Ditirokgolo tsa Lefapha la Mebaraka ya Matlotlo tsa Lekgotla la Ditirelo tsa Ditšhelete ("FSB") ke dife?

Go ya ka FMA, Lefapha la Mebaraka ya Matlotlo la FSB maikarabelo a lona ke tebelelo ya kananyo ya ditshireletso e e dumeletsweng (the JSE Limited), peeletso e e mo bogareng ya ditshireletso (Strate Limited) le dintlo tse di gololang, tsona ke Strate Limited le Setlamo sa Kgololo sa Safex (Pty) Ltd ("SAFCOM"). Kananyo le peeletso tse di mo bogareng ya ditshireletso ke ditlabakelo tsa mmara tse di dirang jaaka mekgatlo e e ipusang ("SROs") ka ntlha ya gore di ka fa tlase ga maikarabelo a FMA go lebelela badirisi/banna le seabe ba tsona ba ba dumeletsweng ("ditokololo") le go netefatsa gore ditokololo tsa tsona di obamela melao ya tsona le ditlamelo tsa FMA. FMA e kgonisa gape ntlo e e gololang go dira jaaka mokgatlo o o ipusang o maikarabelo a yona e leng tebelelo ya ditokololo tsa yona tse di gololang. Strate Limited e golola dišere le dibonto fa SAFCOM e golola didirisiwa tsa dikonteraka.

Motho o dira jang go beeletsa ka dišere tse di kwadisitsweng mo Kananyong ya Ditshireletso?

Webosaete ya JSE e na le lenaneo la difeme tsa ditokololo tse babeletsi ba ka yang kwa go tsona go ba thusa go tlhophisa (di)šere. Tokololo e ka dira jaaka motsamaisi wa peeletso wa mmeletsi gape e ka reka le go rekisa dišere mo boemong jwa mmeletsi ka mokgwa o e ka bonang ka teng kgotsa mmeletsi a ka laela moemedi wa gagwe go gweba ka dišere tsa tlhopho ya mmeletsi. Babeletsi ba tshwanetse go sekaseka tse e tla nngang dišere ka kelotlhoko pele ba dira tshwetso ya peeletso, ke gore, ba tshwanetse go lebelela hisetori ya ditšhelete ya setlamo, tsamaiso ya setlamo, le gore a ka boammaaruri setlamo se kwadisitswe mo JSE, jj.

Ditlamo tse di sa kwadiswang ga di laolwe gajaana go tshwana le ditlamo tse di kwadisitsweng ka jalo ga di na tshireletso e e tshwanang ya molaotlhomho.

Mmeletsi o tla itse jang gore motho/setlamo se a dirang le sona se dumeletse go dira kgwebo ya ditshireletso?

Mo difemeng tsa ditokololo tsa JSE, babeletsi ba ka golagana le mokwaledi wa setlamo wa JSE go thlotlhomisa gore a feme ke tokololo e e rebotsweng ya JSE kgotsa ba ka lebelela weposaete ya JSE. Mo batlameding ba ditirelo tsa ditšhelete, babeletsi ba ka golagana le Lefapha la FAIS la FBS go thlotlhomisa gore a FSP e dumeletse ke FSB kgotsa nyaa.



Go kaya eng go nna SRO le gore ke kamano efe gareng ga FSB le diSRO, ke gore, kananyo, peeletso e e mo bogareng ya ditshireletso le ntlo ya kgololo e e ikemetseng?

FMA e tlamela ditlabakelo tsa mmaraka tse di jaaka kananyo, dipeeletso tse di mo bogareng tsa tshireletso le ntlo ya kgololo e e ikemetseng go dumelwa jaaka SRO. FMA e tshalosa ka totobalo maikarabelo a SRO. SRO maikarabelo a yona mo FMA ke go lebelela ditokololo tsa yona le go netefatsa gore ditokololo tsa yona di obamela melao ya yona le ditlamelo tsa FMA. Kananyo, dipeeletso tse di mo bogareng tsa ditshireletso kgotsa ntlo ya kgololo e e ikemetseng ka jalo di tshwanetse go diragatsa seabe sa SRO pele di ka dumelwa ke FSB. Maikarabelo a SRO ke thebalo ya ditokololo tsa yona.

Go tsenya dingongorego

Mokgwatsamaiso wa go tsenya dingongorego tsa babeletsisi kgatlanong le kananyo, dipeeletso tse di mo bogareng tsa ditshireletso le ntlo ya kgololo e e ikemetseng kgotsa ditokololo tsa yona kgotsa batlhankedi le

FMA e kaya Molao wa Mebaraka ya Ditšhelete No. 19 wa 2012;
SAFCOM e kaya Setlamo sa Kgololo sa Safex (Pt) Ltd;
SRO e kaya mokgatlo o o Itaolang **Molao wa FAIS** o kaya Molao wa Ditirelo tsa Kgakololo ya Ditšhelete le Tsereganyo wa No. 37 wa 2002;
OTC e kaya dišere tse o kgonang go ithekela tsona mo ditlamong tse di

Ngongorego ya babeletsisi ke eng?

Ngongorego ya babeletsisi e tshalosiwa jaaka ngongorego nngwe le nngwe e e amanang le tlamelo ya ditirelo tse di laolwang (ditirelo tseo tse di laolwang ke kananyo, dipeeletso tse di mo bogareng tsa ditshireletso kgotsa ntlo ya kgololo e e ikemetseng) mo mmeetsi a nang le pelaelo ya gore o nnile le kgobeletso ya ditšhelete, kgotsa a ka nna le kgobeletso ya ditšhelete ka ntlha ya tokololo kgotsa motlhankedi kgotsa modiredi wa tokololo:

- Go tlola kgotsa go retelelwa ke go obamela taelo nngwe le nngwe e e neetsweng ke mmeetsi, kgotsa taolelo nngwe le nngwe e go tsweng mo go yona le tokololo;
- Go tlola kgotsa go retelelwa go obamela FMA, melao le ditaello tsa SRO;
- Go dira ka go se ikanyege, botlhaswa kgotsa ka boatla; kgotsa
- Go tshwara mmeetsi ka tsela e e sa amogelesegang kgotsa e e sa siamang.

Kwa ntle ga dingongorego tse di fa godimo kgatthanong le ditokololo kgotsa batlhankedi ba yona kgotsa badiredi, babeetsi ba ka nna gape le dingongorego kgatlhano le:

- SRO e e sa diragatseng maikarabelo a yona a taolo, e dira ka mokgwa o o se kitlang o tsweledisa maitthomo a FMA jaaka a tthalositswe mo karolo 2 ya FMA kgotsa go tlola tlamelo ya FMA.

Mekgwatsamaiso e e tshwarang dingongorego tsa mmeetsi kgatthanong le ditokololo kgotsa batlhankedi le badiredi ba ditokololo.

KGATO YA 1: Tsenya ngongorego le tokololo

Ngongorego ya mmeetsi kgatthanong le tokololo e tshwanetse go tlohomiwa pele mme go buisanwe ka yona le tokololo e e maleba go ya ka mekgwatsamaiso ya ka fa gare e e tshwarang dingongorego tsa tokololo. Mokgwatsamaiso wa ka fa gare o o tshwarang dingongorego wa tokololo o tlamela kamogelo ya dingongorego tsa mmeetsi, tlhotlhomiso e e maleba ya dingongorego tseo, le tswetso e e maleba e e dirang ditshwetso e e tsibogelang ngongorego ya mmeetsi, kitsiso ya tshwetso go mmeetsi le kwadiso ya dingongorego.

KGATO YA 2: Tsenya n gongorego le SRO

Fa mmeetsi a sa kgotsofadiwa ke tharabololo e e neetsweng ke tokololo, kgotsa fa e sa ntse e sa rarabololwa, mmeetsi a ka neela SRO e e amegang ngongorego e e kwadilweng a neelana ka dintlha tse di feletseng tsa ntlha e e amegang. SRO e tla leka go tsamaisa tharabololo ya ngongorego gareng ga tokololo le mmeetsi.

KGATO YA 3: Tsenya kganetsano le motlhokomedi yo o thapilweng ke kananyo

Fa SRO e sa kgone go tsamaisa tharabololo ya ngongorego, SRO (e e dirang fela kwa kananyong) e ka itsise fa ngongorego e le kganetsano mme go tla diranwa le ngongorego e e sa rarabololwang go ya ka melao ya tharabololo ya dikganetsano, fa mmeetsi a tlhopha go latela tswetso ya tharabololo ya kganetsano le fa mekgwa e e tthalositsweng mo melaong ya kananyo e fitlhelelwa. Ka jalo kganetsano e tla

lebiwa go motlhokomedi go e akanya, yo o thapilweng ka tshwanelo ka thulaganyo ya tharabololo ya badirelwa ya kananyo, e e amogetsweng go ya ka Molao wa Dithulaganyo tsa Motlhokomedi wa Ditirelo tsa Ditšhelete wa 2004. Tshwetso e e dirilweng ke motlhokomedi e tshwanetse go obamelwa ke moamegi yo tshwetso e diriwang kgatthanong nae mo bekeng e le nngwe morago ga gore motlhokomedi a dire tshwetso.



Fa SRO e se na thulaganyo e e amogetsweng ya tharabololo ya dingongorego, jaaka mo ntlheng ya dipeeletso tse di mo bogareng tsa ditshireletso, mongongoregi a ka neela Motlhokomedi wa Ditirelo tsa Ditšhelete ngongorego. Ngongorego e tshwanetse go amana le kgobelelo ya ditšhelete kgotsa tshenyegelo ka ntlha ya go tloa kgotsa go retelwa ke go obamela ditlamelo tsa FMA.



Mongongoregi o tla tlhoka go tlamela Motlhokomedi ka bosupi jwa gore mongongoregi o lekile go rarabolola ngongorego. Se se ka diriwa ka go tlamela khopi ya SRO kgotsa tsibogo ya bofelo ya FSB, mmogo le mabaka a mongongoregi a go se dumalane le tsibogo. Ngongorego e tshwanetse go neelwa ka go kwalela Motlhokomedi mmogo le makwalo mangwe le mangwe a tshegetso.

Mekgwatsamaiso ya go tshwara dingongorego tsa mmeetsi kगतलhanong le diSRO kgotsa batlhankedi le badiredi ba diSRO.

KGATO YA 1: Tlhoma ngongorego le SRO

Ngongorego ya mmeetsi kगतलhanong le SRO e tshwanetse go tlhomiwa pele ka lokwalo le go buisanelwa le SRO e e maleba. Dintlha tse di feletseng tsa ngongorego di tshwanetse go tlamelwa go SRO.

KGATO YA 2: tlhoma ngongorego le FSB

Fa ngongorego e sa kgone go rarabololwa ke RSO, mmeetsi a ka tlhoma ngongorego le Lefapha la Mebaraka ya Matlotlo la FSB. Go tla buisana ka ngongorego le SRO e e maleba ka maikaelelo a go netefatsa gore SRO e dirisitse mekgwa yotlhe go rarabolola ngongorego go kgotsafatsa baamegi botlhe.

Ditlhokego tsa go neelana ka dingongorego tsa mmeetsi go FSB

Dingongorego tsa mmeetsi di tshwanetse go neelwa jang

Dingongorego tsa mmeetsi di tshwanetse go neelwa ka lokwalo. Lebaka la se ke go bona tshimologo le mabaka tota a ngongorego le go kgonisa FSB go buisana ka ngongorego ya mmeetsi le SRO e e maleba.

Dingongorego di ka neelwa ka e le nngwe ya ditsela tse di latelang:

- Tlatsa foromo ya ngongorego e e mo webosaeteng ya FSB, yona ke www.fsb.co.za Fa babeeletsi ba sa kgone go ntsha foromo ya ngongorego ya FSB, ba ka golagana le tirelo ya FSB ya badirisi mo 0800110443/0800202087 go bona khopi; kgotsa
- romela imeile go Motsamaisi wa Semolao: Lefapha la Mebaraka ya Matlotlo, info@fsb.co.za kgotsa
- Kwalela Lekwalo go: Motsamaisi wa Semolao: Capital Markets Department, PO Box 35655, Menlo Park , Pretoria, 0102; kgotsa
- Romela ngongorego ka fekese go Motsamaisi wa Semolao: Capital Markets Department, +27 (0)12 347 1379.

Ke tshedimosetso efe e e tshohegang?

Dingongorego di tshwanetse go tlamela FSB ka bobotlana tshedimosetso e e latelang:

- Leina le sefane sa mongongoregi.
- Dintlha tsa kgolagano (go akaretsa aterese ya poso, nomoro ya mogala, nomoro ya fekese le aterese ya imeile nngwe fela e e teng.
- Dintlha tse di feletseng tsa ngongorego kgotsa kutlobotlhoko.
- Dikhopi tsa makwalo a a maleba a a tshegetsang ngongorego.
- Leina la SRO e go ngongoriwang kgatlhanong nayo.
- Dintlha tsa dikgato tse mongongoregi a setseng a di tsere go rarabolola ngongorego kgotsa kutlobotlhoko.
- Bowetso jo mongongoregi a ratang go bo amogela.



Bowetso jwa tlotlhomiso go rarabolola ngongorego

FSB e tla itsise mongongoregi ka lokwalo ka ga bowetso jwa tlotlhomiso go rarabolola ngongorego, bo latelwa ke mabaka.

Go direla babeeletsi dilo bonolo, dintlha tsa FSB, diSRO le Motlhokomedi wa Ditirelo tsa Ditšhelete di neetswe kwa lenaneong le le fa tlase.

Dintlha tsa kgolagano

Lekgotla la Ditirelo tsa Ditšhelete

PO Box 35655, Menlo Park, 0102

Riverwalk Office Park, Block B, 41 Matroosberg Road, Ashlea Gardens, Extension 6, Pretoria, 0181

Nomoro ya Mogala: (0)12 428 8000

Fekese: (0)12 347 0221

info@fsb.co.za

www.fsb.co.za

Etela webosaete ya ntlha ya FSB ya thuto ya badirisi; www.mylifemymoney.co.za mabapi le kaelo ka ga ka moo o ka dirisang matlotlo a gago ka teng



mylife
mymoney

www.mylifemymoney.co.za

Helping you make the most of your finances

Ombud for Financial Services Providers

P O Box 74571,
Lynwood Ridge,
0040

Eastwood Office Park, Baobab House,
Ground Floor, Lynnwood Ridge, 0081

Nomoro ya Mogala:

(012) 470 9080,

0860FAISOM / (0860324766)

Fekese: (012) 348 3447

info@faisombud.co.za

www.faisombud.co.za

JSE Limited

Private Bag X991174,
Sandton, 2146

One Exchange Square, Gwen
Lane, Sandown

Nomoro ya Mogala:

(011) 520 7000

Fekese: (0)11 520 8584

info@jse.co.za

www.jse.co.za

Strate Limited

P.O Box 78608, Sandton, 2146

1st Floor, 9 Flicker Road, Illovo
Boulevard, Illovo, Sandton, 2146

Nomoro ya Mogala: (011) 759
5300

Fekese: (011) 759 5500

info@strate.co.za

www.strate.co.za



BOITATOLÔ

Bukana e, ke ya FSB. Tetla ya tlhagisogape kgotsa ya tiriso, e tshwanetse go bonwa go mokwadi ka lekwalo; Lefapha la Thuto la Badirisi la Boto ya Ditirelo tsa Matlotlo,

P O Box 35655, Menlo Park, 0102

Imeilela: CED.consumer@fsb.co.za kgotsa

Lelelsa: 012 428 8000